

Sesi wa vabya

Lerato Tsotetsi

Omphemetse Patient Ramathlatse




Ulwazi
Lwethu



Vito ra sesi wa mina i Resego.

U ndzi hundza hi malembe mambirhi.

I sesi wa mina lonkulu.




Resego u ndzi pfuna ku ambala
swiambalo swa mina ni mixo.



U ndzi heleketa exikolweni masiku
hinkwawo.

Kambe, namuntlha Resego a nga titwi
kahle.



Sesi wa mina wa vabya.

Hayi khona! Xana ndzi ta swi endlisa ku yini?

Leswi a swi ndzi tsakisi na switsongo!



Endleleni yo ya exikolweni, ndzi
hlanganile na Tumi.

Hi fambile swin'we.

Leswi swi endle leswaku ndzi titwa ndzi
antswa.



Exikolweni, mudyondzisi u yimbelerile
risimu.

Leswi swi ndzi tsakisile.



Hi nkarhi wa ku tlanga, Boipelo u tlanga na mina.

Leswi swi ndzi endle ndzi tsaka swinene.



Loko siku ri ya hela, a ndzi ri nhwana
loyi a tsakile ku tlurisa exikolweni.

Hambi ndzi fika rini ekaya ku ya
rungulela sesi wa mina hi siku ra mina!



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



Your attribution should include the following:

Title: Sesi wa vabya

Author/s: Lerato Tsotetsi

Translator/s: Hlongwani Hlongwani

Illustrator/s: Omphemetse Patient Ramathlatse

Assurer/s: Arnold Mushwana, Bongani Maluleke

Language: Xitsonga



© Zenex Foundation - Saide 2023

CC BY includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

